

Zakir Naik

ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU

Il dio



Zakir Naik
ODGOVORINA ZABLUDE O ISLAMU
- Drugi tom -

Zakir Naik

ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU

Prijevod:
Senad Redžepović

Novi Pazar, 2009.

Naslov originala:
**REPLIES TO THE MOST COMMON
QUESTIONS ASKED BY NON-MUSLIMS**

Izdavač
El-Kelimeh, Novi Pazar
Bookline, Sarajevo

Za izdavača
Malik Nurović
Edin Bećirović

Recenzija
Sead Islamović

Urednik
Fahrudin Smailović

Lektura
Jahja Fehratović

DTP
Bookline

Štampa
Bemust, Sarajevo

CIP - Каталогizacija u publikaciji
Народна библиотека Србије, Београд

28-12
28-33:929 Наик З.

NAIK, Zakir Abdul-Kerim, 1965-
Odgovori na zablude o islamu. Tom 2 / Zakir Naik ; [prijevod Senad Redžepović]
. - Novi Pazar ; El-Kelimeh, 2009 (Užice : Grafičar). - 126 str. ; 21 cm

Delimično uporedo arap. tekst i bosanski prevod. - Tiraž 300. - Bilješka o
autoru: str. 173-174. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

ISBN 978-86-7980-039-8

a) Наик, Закир Абдул-Керим (1965-) б) Ислам
COBISS.SR-ID 154902284

SADRŽAJ

ODGOVORI NA ZABLUDE NEMUSLIMANA KOJI SU PROUČAVALI KUR'AN

I	13
Božiji Poslanik je lično nadzirao pisanje kur'anskog teksta	13
Redoslijed kur'anskih sura i raspored ajeta su Božija odredba	13
Kur'an je sakupljen u jedan Mushaf	14
Osman je napravio nekoliko kopija originalnog rukopisa	14
Znaci interpunkcije su dodati radi nearapa	15
Allah je lično obećao da će čuvati Kur'an	15
II	17
.Ajet sure Et-Tevba	17
Kontekst ovog ajeta tiče se bojnog polja	17
Primjer vijetnamskog rata	18
Peti ajet sure Et-Tevbe se citira radi povećavanja morala muslimanskih vojnika	18
Shourie skače sa 5. na 7. ajet	18
Odgovor je u šestom ajetu	18
III	19
Dva tipa množine	19
IV	21
Načinite nešto slično Kur'anu, načinite 10 sura, načinite jednu suru	21
Postepeno zabranjivanje alkohola	23
U Kur'anu ne postoje kontradikcije	24
V	25
Značenje kratice	26
Najbolje objašnjenje	27
Čudesna priroda Kur'ana se spominje odmah nakon kratice	28

6	
VI	29
Zemlja je stvorena kao prostirka	29
Prostirka se ne koristi samo za ravnu podlogu	29
Zemlja je prostrta	30
Zemlja ima geosferičan oblik	30
VII	31
Allah sve zna	31
Spol se može saznati pomoću ultrazvuka	31
Riječ spol se ne spominje u ovim kur'anskim ajetima	31
Niko, osim Allaha, ne može odrediti osobine djeteta	32
VIII	33
Hurije u Kur'anu	33
Kako je prevedena riječ <i>hur</i>	33
Značenje riječi <i>hur</i>	33
Žene će u Džennetu imati specijalnu nagradu	34
IX	35
X	37
Primjer profesora i studenta	37
XI	39
Nebesa i Zemlja su stvoreni za šest dana	39
<i>Summe znači osim toga</i>	40
Nebesa i Zemlja su stvoreni zajedno	41
XII	43
Čovjek je stvoren i od prašine i od kapi sjemena	43
Čovjek je stvoren od zemlje	43
Nije kontradikcija, već kontradistinkcija	44
XIII	45
Allah je Gospodar ekstrema istoka i zapada	45
Allah je Gospodar svih istoka i svih zapada	45
XIV	47
Ne mogu se porediti naše i Allahovo vrijeme	47
<i>Jeum znači period, epoha</i>	47

	7
XV	49
Događaji u kojima su spomenuti Iblis i meleki	49
<i>Taglib</i> – gramatičko pravilo	49
Džinni imaju slobodnu volju i mogu biti neposlušni	50
XVI	51
XVII	53
Allah je Najmilostiviji	53
Allah prašta	53
Allah žestoko kažnjava one koji to zasluže	53
Allah je pravedan	53
Primjer profesora i studenta	54
Ovaj život je test za budući svijet	54
Ako Allah svima bude opraštao, ko će Ga obožavati	54
Allah oprašta samo pokajnicima	55
ODGOVORINA ZABLUDE HINDUSA	
I	59
Koncentracija kod muslimana	59
Djeca pitaju zašto grmi	59
2+2=4	60
II	61
Allahu pripadaju najljepša imena	61
Nešto što nije voda ne može se nazvati vodom	61
Kako se provjerava čistoća zlata	62
Sura Ihlas je kamen temeljac teologije	62
Podvrgnite ih testu	62
Provjerite ono što obožavate	63
III	65
Islam je najstarija vjera	65
IV	69
Elohim, El, Elah, Alah	69
Isus je zapomagao <i>Allah, Allah!</i>	69
Allah u drugim knjigama	70

8	
V	71
Komponente ljudskog organizma su prisutne u tlu	71
Nema zagađivanja	71
Okolna zemlja postaje plodna	71
Ekonomski razlozi	71
Sahranjivanje više tijela na istom mjestu	71
VI	73
Bindi ili tika	73
Bindi je postao modni trend	73
Mangalsutra	73
Allah je zaštitnik	74
Suprotno islamskim principima oblačenja	74
Ni udate ni neudate ne smiju biti napastvovane	74
VII	75
Riječ <i>Ekber</i> u ezanu nema nikakve veze sa imperatorom Ekberom	75
Ekber znači <i>najveći</i>	75
VIII	77
Islamski zakon o međuljudskim odnosima	77
Indija je sekularna zemlja	77
Islamski principi su najbolji	77
Krivično pravo	77
Krivično pravo mora biti isto za sve	77
Islamski zakon moraju slijediti i muslimani i nemuslimani	78
Muslimani preferiraju da svi ljudi slijede islamski zakon	78
Islamsko kazneno pravo je najpraktičnije	78
IX	79
Poslanici su dolazili svakom narodu	79
Samo neki poslanici su spomenuti u Kur'anu	79
X	83
Objave koje su spomenute u Kur'anu	83
Namjena prijašnjih objava	83
Koja je knjiga objavljena u Indiji	84
Moramo slijediti samo Kur'an	84

ODGOVORI NA ZABLUDE KRŠĆANSKIH MISIONARA

I	87
Poučavao ga je rimski kovač	87
Poučavao ga je Hatidžin rođak	87
Religijski razgovori s jevrejima i kršćanima	88
Učio je Kur'an od jevreja i kršćana izvan Arabije	88
Logički dokazi	88
Naučno poređenje Kur'ana i Biblije	92
II	97
Riječ <i>sestra</i> u semitskim jezicima	97
I sin znači potomak	97
III	99
Šta piše u Kur'anu	99
IV	101
Isa je riječ koju je Allah dao, a ne riječ u koju se Allah pretvorio	101
Atributi po kojima su neki poslanici oslovljeni ne pripadaju samo njima	101
Jahja je, također, <i>Allahova Riječ</i>	101
Isa je <i>Ruhullah – od Allaha dat Dub</i>	102
Allahov duh je udahnut u svakog čovjeka	102
V	103

KRATAK DODATAK: MUHAMMED U SVETIM KNJIGAMA DRUGIH RELIGIJA

Proročanstvo o Muhammedovom dolasku u Starom Zavjetu	107
Proročanstvo o dolasku Muhammeda u Novom Zavjetu	111
Proročanstvo o Muhammedovom dolasku u hinduskim Knjigama	113
Bhavišja Purana	113
Adharva Veda	117

10

Bitka na Hendeku je opisana u Vedama	118
Sam Veda	119
Proročanstvo o Muhammedovom dolasku u knjigama starih	
Perzijanaca	121
Zend Avesta	121
Dasatir	123
Posljednji Božiji poslanik	123
BILJEŠKA O AUTORU	125

**Odgovori na zablude
nemuslimana koji su
proučavali Kur'an**

I

Kur'an koji vi, muslimani, danas imate nije originalni Kur'an, već Osmanov.

Jedan od najčešćih mitova u vezi Časnog Kur'ana je da je Osman, r.a., treći pravedni halifa, prikupio kur'anski tekst u jednu zbirku i, između mnoštva kontradiktornih verzija, odabrao jedan Kur'an. Ovaj Kur'an, kojeg svi muslimani svijeta smatraju Božijom objavom, isti je onaj Kur'an koji je objavljen posljednjem Božijem poslaniku, Muhammedu, s.a.v.s. Kur'anske sure su pisane i grupirane pod direktnim nadzorom Božijeg Poslanika. Ovdje ćemo analizirati korijene mita o tome da je Osman, r.a., odabrao današnji Kur'an.

Božiji Poslanik je lično nadzirao pisanje kur'anskog teksta

Kad god bi Božiji Poslanik, s.a.v.s., primio objavu, najprije bi objavljene ajete naučio napamet, a zatim ih citirao ashabima, r.a., koji bi ih, također, naučili napamet. Odmah nakon toga, Božiji Poslanik je tražio od pisara da zapišu ono što je objavljeno, nakon čega bi provjerio zapisano. Muhammed, a.s., je bio *Ummijj*, poslanik koji nije znao ni čitati ni pisati. Zato je sve objavljene ajete citirao ashabima koji su ih zapisivali. Nakon toga je tražio da prouče ono što su zapisali. Ako bi se desila bilo kakva greška, Poslanik bi odmah reagirao i tražio da se ispravi. Isto tako, on je povremeno provjeravao ono što su ashabi ranije zapisali i naučili napamet od Kur'ana. Na taj način je Kur'an zapisan pod direktnom kontrolom Božijeg poslanika, Muhammeda, s.a.v.s.

Redoslijed kur'anskih sura i raspored ajeta su Božija odredba

Kur'an je objavljivan u periodu od 23 godine, dio po dio, u skladu s potrebama. Kur'an nije kompletiran onako kako je

objavljivan Božijem Poslaniku. Njegov raspored je određen putem objave od Allaha. Uzvišeni Allah je Svom Poslaniku, s.a.v.s., direktno naređivao kakav treba biti raspored ajeta i sura. Zato je Božiji Poslanik pisarima nalagao u kojoj suri i iza kojeg ajeta moraju biti zapisani objavljeni ajeti. Svakog ramazana, Božiji Poslanik je pred melekom Džibrilom učio sve što je od Kur'ana do tada objavljeno, uključujući i redosljed ajeta. U toku posljednjeg ramazana, prije nego je preselio na Ahiret, dva puta je pred Džibrilom proučio cijeli Kur'an.

Iz ovoga se vidi da je Kur'an kompletiran i provjeravan još za života Božijeg Poslanika. On je provjeravao i ono što su ashabi napamet naučili i ono što su pisari zapisali.

Kur'an je sakupljen u jedan Mushaf

Kompletan Kur'an je zapisan još dok je Božiji Poslanik bio živ, zajedno sa redosljedom ajeta i sura. Međutim, Kur'an nije bio napisan na materijalu iste vrste; neki dijelovi su bili napisani na kamenu, neki na životinjskim kožama, neki na palminim listovima... Nakon smrti Božijeg Poslanika, s.a.v.s., Ebu Bekr, prvi halifa, naredio je da se sav kur'anski tekst prepíše na materijalu iste vrste i ukoriči u jedan Mushaf. Tako je Časni Kur'an prvi put ukoričen u tvrdi povež, i ništa se od njegovog teksta nije moglo zagubiti.

Osman je napravio nekoliko kopija originalnog rukopisa

Mnogo ashaba je zapisivalo sve što je objavljeno Božijem Poslaniku, s.a.v.s. Pošto Božiji Poslanik nije verificirao šta je svaki od njih zapisivao, postojavala je realna opasnost da su neki pogriješili u nekim dijelovima, pa čak i da su neki dijelovi Kur'ana, možda, i nedostajali. Možda neki ashabi nisu zapisali samo ono što su čuli od Božijeg Poslanika direktno. Ashabi su za vrijeme trećeg halife, Osmana, r.a., strahovali od mogućih sukoba oko različitog rasporeda kur'anskih sura.

Osman, r.a., je od Hafse, r.a., Poslanikove supruge, pozajmio originalni Mushaf, čiji je tekst odobrio lično Allahov Poslanik. Zatim je pozvao četiri ashaba koji su bili pisari Allahovog Posla-

nika, s.a.v.s., na čelu sa Zejdom ibn Sabitom, i naredio im da Kur'an prepisu u nekoliko perfektnih primjeraka. Te Mushafe je poslao u razne krajeve velike islamske države.

Bilo je i drugih primjeraka Kur'ana koje su neki ljudi imali kod sebe, ali je postojala opasnost da nisu kompletni i da su imali grešaka. Osman, r.a., je pozvao muslimane da unište sve neautorizirane kopije koje se ne slažu s originalnim tekstom kako bi se Kur'an sačuvao. Dva primjerka kopija originalnog Kur'ana postoje i danas; jedan je u muzeju u Taškentu, a drugi u Istanbulu.

Znaci interpunkcije su dodati radi nearapa

Originalni rukopis Kur'ana nema znake interpunkcije koji u arapskom jeziku označavaju samoglasnike. To su fetha, kesra i damma. Arapima ne trebaju znaci interpunkcije, niti tačke kod pojedinih harfova, zato što im je to maternji jezik. Međutim, muslimanima nearapima je bilo teško učiti Kur'an bez tih dodatnih znakova. Ovi znaci su prvi put dodati kur'anskom tekstu za vrijeme hilafeta petog Umejjevićevog halife, Malika ibn Merwana (66-86. po hidžri / 685-705. nove ere).

Neki ljudi kažu da današnji Kur'an sa tačkama i znacima interpukcije nije Kur'an koji je postojao za vrijeme Muhammeda, s.a.v.s. Međutim, oni zaboravljaju da riječ *Kur'an* znači *recitiranje, učenje*. Zato je očuvanje učenja Kur'ana bitno, bez obzira da li se njegov tekst pisao znacima interpukcije ili ne. Ako su izgovor i pisanje arapskih riječi isti, onda im je i značenje isto.

Allah je lično obećao da će čuvati Kur'an

Uzvišeni Allah je obećao u Kur'anu:

Mi, uistinu, Kur'an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti! (El-Hidžr, 9)

II

Kur'an na nekoliko mjesta poziva na nasilje. Islam promovira nasilno ponašanje!

Nekoliko kur'anskih ajeta se često pogrešno tumači u kontekstu mita o islamu kao religiji koja poziva sljedbenike na nasilje i ubijanje svih koji joj ne pripadaju.

Ajet sure Et-Tevba

Sljedeći ajet iz sure Et-Tevbe je veoma često citiran u kontekstu kritiziranja islama, s ciljem dokazivanja da islam promovira nasilje, ubijanje i krvoproliće:

... ubijajte mnogobošce gdje god ih nađete. (Et-Tevba, 5)

Kontekst ovog ajeta tiče se bojnog polja

Neprijatelji islama ovaj ajet citiraju van konteksta. Da bismo razumjeli kontekst, moramo početi od prvog ajeta spomenute sure. Na početku se govori o ugovoru između muslimana i mekanskih mušrika. Mušrici su taj ugovor prekršili. Nakon toga, dat im je period od četiri mjeseca da se poprave i povrate. U suprotnom, bit će im objavljen rat. Peti ajet sure Et-Tevbe kaže:

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ
وَاحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Kada prođu sveti mjeseci, ubijajte mnogobošce gdje god ih nađete, zarobljavajte ih, opsjedajte i na svakom prolazu dočekujte! Pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru, jer Allah zaista prašta i samilostan je. (Et-Teuba, 5)

Ovaj ajet je citiran za vrijeme bitke.

Primjer vijetnamskog rata

Svima je poznato da je Amerika bila u ratu sa Vijetnamom. Pretpostavimo da je predsjednik Amerike ili glavnomandujući oružanih snaga neposredno pred bitku rekao svojim vojnicima: "Gdje god nađete Vijetnamce, ubijte ih!" Međutim, ako ja danas kažem da je američki predsjednik rekao: "Gdje god nađete Vijetnamce, ubijte ih!", ali ne navedem kontekst te izjave, to bi izgledalo kao da ga opisujem kao krvoloka. Ali, ako uz tu izjavu navedem i njen kontekst, ona će izgledati sasvim logična, jer se predsjednik samo trudio povećati moral vojnika pred presudnu bitku.

Peti ajet sure Et-Tevbe se citira radi povećavanja morala muslimanskih vojnika

U petom ajetu sure Et-Tevbe stoji: *...ubijajte mnogobošce gdje god ih nađete*. Ovim se želi ojačati moral muslimanskim vojnicima. Ajetom se poručuje: "Nemojte se plašiti u toku bitke! Kad nađete na neprijatelja, ubijte ga!"

Shourie skače sa 5. na 7. ajet

Arun Shourie je jedan od najglasnijih protivnika islama u Indiji. U knjizi *Svijet fetvi*, na 572. strani citira 5. ajet sure Et-Tevbe, nakon toga, 7. ajet iste sure. Svaki razuman čovjek će primjetiti da je preskočio ajet broj šest.

Odgovor je u šestom ajetu

Šesti ajet sure Et-Tevba daje odgovor na navode da islam promovira nasilje, ubijanje i krvoproliće:

Ako te neki od mnogobožaca zamoli za zaštitu, ti ga zaštititi da bi saslušao Allahove riječi, a potom ga otpremi na mjesto pouzdano za njega. To zato što oni pripadaju narodu koji ne zna. (Et-Tevba, 6)

Časni Kur'an ne samo da naređuje zaštitu neprijatelja koji traže azil već i da se odvedu na sigurno mjesto! Na današnjoj militarno-političkoj sceni, može se desiti da neki miroljubivi general poštedi živote neprijateljima. Ali, koji će general narediti vojnicima da svakog od njih isprate do sigurnog mjesta?!

Uzvišeni Allah upravo ovo naređuje u Časnom Kur'anu kako bi promovirao mir u svijetu.

III

Islam nije monoteistička religija, jer se u Kur'anu za Allaha kaže *Mi*.

Islam je strogo monoteistička religija. Svi islamski propisi i temelji vjerovanja su u skladu sa beskompromisnim monoteizmom. Allah je Jedan i Jedinствен u Svojim imenima i svojstvima. Allah, dž.š., na više mjesta u Kur'anu za Sebe kaže *Mi*. Međutim, ovo ne znači da islam zagovara vjerovanje u više bogova.

Dva tipa množine

U nekoliko jezika postoje dva tipa plurala (množine). Prvi plural je numerički, odnosi se na nešto čija količina je više od jedan. Drugi je plural poštovanja.

- a) Kraljica Engleske često kaže *mi* umjesto *ja*. Ovo je poznato kao *kraljevski plural*.
- b) Radžif Gandi, bivši premijer Indije, imao je običaj na hindu jeziku reći: "Hum dekhna chahte hain." / "Želimo vidjeti." *Hum* znači *mi*, što je kraljevski plural hindu jezika.
- c) Isto tako, kada Uzvišeni Allah govori o Sebi u Kur'anu, koristi arapsku zamjenicu *Nahnu*, što znači *Mi*. Ovo nije numerički plural, već plural poštovanja.

Tevhid, odnosno monoteizam, temelj je islama. Allahova jednoća se na mnogo mjesta spominje u Kur'anu. Na primjer, u suri Ihlas:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

Reci: "On je Allah – jedan!" (Ihlas, 1)

IV

Neki kur'anski ajeti su derogirani, ukinuti, i više ne važe.

Postoje dva objašnjenja:

Časni Kur'an, u sljedećem ajetu, kaže:

Mi nijedan propis ne promijenimo, niti ga u zaborav potisnemo, a ni bolji od njega ili sličan njemu ne donesemo. Zar ti ne znaš da Allah sve može? (El-Bekara, 106)

Slična poruka stoji u 101. ajetu sure En-Nahl. Riječ *ajet* koja je ovdje upotrijebljena znači *znak* ili *rečenica*, a može značiti i *objava*. Ovaj kur'anski ajet se može protumačiti na dva načina:

a) Derogirane su objave prije Kur'ana, kao što su Tevrat, Zebur i Indžil. One su zamijenjene Časnim Kur'anom. Ovdje Uzvišeni Allah kaže da On nije dozvolio da se te objave zaborave, ali ih je zamijenio nečim boljim – Časnim Kur'anom.

b) Ako riječ *ajat* prevedemo kao *kur'anske rečenice*, a ne *prijašnje objave*, to ne može značiti da je Allah ukinuo neke ajete, već ih je samo zamijenio boljim ili sličnim. To znači da su neki, ranije objavljeni ajeti zamijenjeni novim ajetima. Slažem se s oba objašnjenja.

Neki nemuslimani, pa čak i neki muslimani, pogrešno razumiju ovo drugo objašnjenje i smatraju da derogirani ajeti više ne važe, jer su zamijenjeni drugim, derogirajućim ajetima.

Analizirajmo nekoliko primjera.

Načinite nešto slično Kur'anu, načinite 10 sura, načinite jednu suru

Neki mnogobošci iz Meke su tvrdili da Muhammed, s.a.v.s., izmišlja Kur'an. Uzvišeni Allah ih izaziva u sljedećem ajetu sure El-Isra:

Reci: *“Kad bi se svi ljudi i džinnovi udružili da sačine jedan ovakav Kur’an, oni, kao što je on, ne bi sačinili, pa makar jedni drugima pomagali.”* (El-Isra’, 88)

Nešto kasnije, ovaj izazov je olakšan u suri Hud:

Zar oni da govore: “On ga izmišlja!” Reci: “Pa sačinite vi deset Kur’anu sličnih, izmišljenih sura, i koga god hoćete, od onih u koje pored Allaha vjerujete, u pomoć pozovite, ako je istina što tvrdite!” (Hud, 13)

Zatim je učinjen još lakšim u suri Junus:

A oni govore: “On ga izmišlja!” Reci: “Pa, dajte vi jednu suru kao što je njemu objavljena, i koga god hoćete, od onih u koje mimo Allaha vjerujete, u pomoć pozovite, ako istinu govorite.” (Junus, 38)

Konačno, izazov nevjernicima je dodatno uprošćen u suri El-Bekara:

A ako sumnjate u ono što objavljujemo robu Svome, naćinite vi jednu suru sličnu objavljenim njemu, a pozovite i boćanstva vaća, osim Allaha, ako istinu govorite. Pa ako ne ućinite, a nećete ućiniti, onda se ćuvajte Vatre za nevjernike pripremljene, ćije će gorivo biti ljudi i kamenje. (El-Bekara, 23-24)

Na ovaj naćin, Uzvićeni Allah je izazov ućinio progresivno lakćim. Progresivno objavljivani ajeti najprije su izazvali pagane da napiću knjigu nalik Kur’anu. Zatim, da napiću deset sura poput kur’anskih. Sljedeći izazov je bio da napiću bar jednu suru, i na kraju – da izmisle bar jednu suru nalik (*mim-mislihi*) nekoj od kur’anskih sura. Ovo nipoćto ne znaći da su kasnije objavljeni ajeti (El-Bekara, 23-24), kontradiktorni prethodnim. Kontradikćija znaći spominjanje dvije stvari jedne pored druge koje se znaćenjem nikako ne mogu sloćiti, niti odnositi na isti kontekst.

Ranije objavljeni ajeti su derogirani, ali su i dalje dio Kur’ana i njihovo znaćenje i danas vaći. Tako, na primjer, izazov nevjernicima da izmisle knjigu nalik Kur’anu vaći i danas. Isto tako, vaći i izazov da proizvedu deset sura nalik Kur’anu, ili bar jednu jedinu sličnu nekoj od kur’anskih sura. Posljednji izazov ne protivreći prethodno navedenim, ali je najlakći od svih. Ako se niko ne moće suoćiti s prvim izazovom, tu se prića zaustavlja – o tećim izazovima nema ni govora...

Pretpostavimo da ja počnem govoriti o malom dječaku koji je toliko glup da ne može završiti ni osnovnu školu. Kasnije izjavim da nije u stanju završiti ni četiri razreda osnovne škole, a nakon nekog vremena kažem da ne može završit čak ni prvi razred. Na kraju, počnem tvrditi da to dijete ne može pohađati ni predškolsko obrazovanje, tj. obdanište. Svako dijete mora uspješno završiti predškolsko obrazovanje da bi se upisalo u prvi razred osnovne škole. Ono što tvrdim jeste da je to dijete nesposobno završiti čak i predškolsko obrazovanje. Ni jedna od mojih izjava nije kontradiktorna drugoj, ali posljednja, o obdaništu, najpotpunije opisuje mentalne sposobnosti tog djeteta. Ako dijete nije u stanju pohađati obdanište, nema ni govora da će završiti osnovnu školu.

Postepeno zabranjivanje alkohola

Sljedeći primjer derogiranih ajeta se odnosi na postepeno zabranjivanje alkohola. Prvi kur'anski ajet koji se bavi opojnim sredstvima je 219. ajet sure El-Bekara:

Pitaju te o vinu i kocki. Reci: "Oni donose veliku štetu, a i neku korist ljudima, samo je šteta od njih veća od koristi."

Naredni ajet o alkoholu je sljedeći:

O vjernici, pijani nikako molitvu ne obavljajte, sve dok ne budete znali šta izgovarate... (En-Nisa, 43)

U suri El-Maide je smješten posljednji ajet objavljen u vezi opojnih sredstava:

O vjernici, vino i kocka i strelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite. (El-Maida, 90)

Kur'an je objavljivan u periodu od dvadeset tri godine. Mnoge društvene reforme su uvedene postepeno. Svrha toga je što lakše prilagođavanje novim zakonima. Naglo i osorno uvođenje novih zakona uvijek vodi pobuni i anarhiji.

Zabrana alkohola je došla u tri koraka. U prvom ajetu se navodi da je u alkoholu velika šteta i nešto malo koristi, ali je šteta veća od koristi. Sljedeći ajet zabranjuje obavljanje namaza u pijanom stanju, što je značilo da u toku dana niko nije mogao piti alkohol,